



REPUBLIC OF  
›SRPSKA‹



...much more  
**GASTRO**  
ENO | GASTRO VODIČ REPUBLIKE SRPSKE

Prijatno!



## Dobro došli na trpezu ukusa i mirisa Republike Srpske!

*Kada je hrana u pitanju narodi ovih krajeva su pravi hedonisti. Mali obroci su nepoznаница, како у домовима тако и на свим осталим мјестима где se služi hrana.*

*U hrani i dobroj kapljici kod nas se jednostavno uživa. Još kad se ovom užitku doda muzika i pjesma našег народа, imaćete kompletan užitak svih čula.*

*Ovdje se jede polako, sa uživanjem i poštovanjem, a popis jela je zaista dugačak: od supa i pita preko glavnih jela, salata i nezaobilaznih slatkiša na kraju.*

*Posebno bogatstvo čini različita receptura istoimenih jela u raznim krajevima Srpske. To znači da ćete cicvaru ili ljevušu potpuno drugačije doživjeti u Krajini, Semberiji ili Hercegovini. Osnovni razlog različitih receptura domaćih jela proističe iz toga što su ih naše bake i djedovi pripremali od namirnica koje su imali u kući pa tako imamo nebrojeno mnogo varijacija. Ono što je važno je da će u svakom domu znani i neznani gosti uvijek dobiti jelo od najkvalitetnijih i najsvježijih namirnica, jer razočarenja za trpezom jednostavno ne smije biti.*

*Za mnoge specijalitete naše nacionalne kuhinje ne postoji konkretna riječ u riječnicima stranih jezika, a ni ukus sa kojim se mogu uporediti. Stoga je najbolje doći i isprobati ih. Ali prije toga, na ovim stranicama pronađite priče o specijalitetima domaće kuhinje, kao i recepte za njih, jer, ko zna, možda poželite da ih i sami napravite!*

# Jela Srske



Spremanje hrane poseban je dio srpske tradicije i kulture. Nekada se u srpskim selima prostor za pripremanje i objedovanje zvao kuća, a centralni dio je bilo ognjište, koje je predstavljalo važno, kulturno mjesto, pored koga se odigravao svakodnevni život i okupljala cijela porodica.

Zbog svoje istorije i geografskog položaja, naša kuhinja slična je turskoj, grčkoj i drugim mediteranskim kuhinjama, ali u njoj se osjete i uticaji evropskih kuhinja, posebno Centralne Evrope. U njoj preovladava upotreba mesa, tijesta, povrća i mlijecnih proizvoda.

U ovoj brošuri predstavićemo specijalitete domaće kuhinje, kao i recepte za neka od tih jela, jer, ko zna, možda poželite da ih i sami napravite!

Pa da krenemo!

# Cicvara



## Ukus naslijeda na savremenim trpezama

Cicvara se ubraja u starinska srpska jela. Prema etnološkim podacima, ovo jelo se, u krajevima koje naseljavaju Srbi, spremi od davnina. Najstarije recepture zapisane su još u manastirskim knjigama i u njima se cicvara priprema prije svega od brašna pšenice, raži, ječma, ovsa. Kada je kukuruz počeo da osvaja evropske njive, kukuruzno brašno je preuzeo ulogu glavnog sastojka cicvare. Mast, ulje, maslac i kajmak, kao i razne vrste sireva, neophodne su masnoće za dobru cicvaru, koje okus ovog jela dovode do savršenstva.

### Recept:

#### Sastojci:

- 1/2 kg sira – masni ili punomasni sir, polutvrdi po mogućnosti
- 2 dl vode
- 2 dl mlijeka
- 200 g starog kajmaka, budući da ima intenzivniji okus od mladog, nedozrelog kajmaka
- kukuruzno brašno po potrebi – bijelo ili žuto
- so

#### Priprema:

Vodu i mlijeko staviti u šerpu i zagrijati. Sir izmrviti te staviti u vrelo mlijeko i vodu da se kuva. Što masniji i stariji sir, pune arome, kao što su ovčji ili kozji sir, daće bolji okus cicvare. Kada masa počne da ključa, sipati brašno, neprekidno miješajući masu. Miješati dok se masa ne izjednači. Dodati kajmak i nastaviti sa miješanjem oko 10 minuta. Veliki majstori kuhinje tvrde da postoji i jedna mala tajna, a to je da nikako ne smije da se mijenja smjer u kojem se miješa cicvara, te da to miješanje mora da bude konstantno u jednom te istom ritmu.

Soli se dodaje po potrebi, zavisno od slanoće kajmaka i sira. Miješati sve dok cicvara ne počne da pliva u oslobođenim masnoćama. Kada se to desi, cicvara je gotova i može se servirati sa kiselim mlijekom. U Hercegovini ovo se servira i sa medom.

## ROMANIJSKI SKORUP

Autohtona vrsta kajmaka romanijskog kraja. Razlikuje se od običnog kajmaka u tome što se u procesu proizvodnje dimi što utiče na dobijanje posebne boje, mirisa i ukusa. Romanjski kajmak dobio je međunarodni certifikat geografskog porijekla od strane Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) 2019. godine.

[www.romanjskikajmak.com](http://www.romanjskikajmak.com)



# Domaće je bolje!

*KAJMAK – pravi se isključivo tradicionalnom metodom kuhanja mlijeka te skidanjem kore sa mlijeka koja se naziva kalica kajmaka, a koja se potom stavlja u drvene kace, redom se soli i čuva dok ne sazri. Prema stepenu zrelosti tj. dužini sazrijevanja kajmak se naziva mladi ili stari.*

*AJVAR – omiljena domaća poslastica za zimnicu od paprika i patlidžana. Jede se samostalno sa hljebom, ili uz meso s roštilja.*

*ČVARCI – kuriozitet gastronomije, veoma cijenjeni među domaćim stanovništvom, prave se od masnijih dijelova svinje koji se tope kuhanjem te presaju da bi se iscijedio višak masnoće i da bi se razdvojili u sitnije komade. Neko dodaje i začine poput paprike ili bijelog luka. Najčešće se jedu u zimsko doba.*



pogača



pečenje

# Ukusi svečane trpeze

**POGAČA** – Pogaču nazivaju prazničnim hljebom, ona je bogatija i svečanija verzija hljeba. Mjesi se sa kvascem ili bez njega, vodom i najčešće pšeničnim brašnom, ali je veoma ukusna pogača od heljdinog, raževog ili integralnog brašna, pogotovo pečena pod sačem.

**PEČENJE SA RAŽNJA** – Neizbjeglan specijalitet na svim slavlјima, okupljanjima u prirodi i slavama jeste prase na ražnu, koje se okreće iznad vatre i preliva pivom. Ovakvo pečenje može da potraje satima, dok se opojni mirisi šire nadaleko. Kada je jednom gotovo, prase se skida sa ražna i siječe na komade, a srpski gurmani će vam preporučiti da ga probate dok je vruće jer je tada najljepše.

**SARMA** - riječ turskog porijekla i u prevodu se odnosi na nešto zavijeno. Zima, praznici, slavske trpeze, nezamislive su bez ovog jela. Recepti za njegovu pripremu variraju od mesta do mesta, ali naše domaćice tvrde da je najukusnija ukoliko se priprema sa mješavinom junećeg i svinjskog mesa, slanine, riže i začina. Pomenutom smjesom nadijevaju se listovi kiselog kupusa, koji se kuha u zajedno sa svinjskim rebarcima. Sarma se kod nas priprema od davnina i svakako je dobar izbor ukoliko želite nekoga da ugostite.

# Uštipci

Pripremaju se sa vodom, brašnom i jajima. Peku se na vrelom ulju dok ne dobiju zlatno žutu boju. Služe se sa masnim sirom ili kajmakom. Prave se od bijelog, kukuruznog, crnog, heljdinog i raženog brašna. U hercegovačkoj kuhinji jelo slično uštipcima zovu prigance. Sa ili bez kvasca, ove poslastice su se u ovim krajevima konzumirale još od davnina.



## Recept:

### Sastojci:

- 300 g brašna
- 300 ml mlijeka
- 1 kašika ulja
- 1 jaje
- ½ kesice suvog kvasca
- 1 kaškica soli
- ulje za prženje

### Priprema:

Prosijano brašno pomiješati sa kvascem. Dodati so, ulje, umućeno jaje i toplo mlijeko. Tijesno dobro izraditi (mutiti 10 min) i ostaviti da naraste. Nakvašenom kašikom uzimati tjesto i pržiti na zagrijanom ulju do lijepe zlatno-žute boje. Uštipke vaditi na kuhinjski papir rešetkom kašikom da se ocijedi ulje. Služiti uz namaz po želji sir, kajmak, pekmez ili med. Prijatno!

# Samo kod nas!

JANJSKI KAJMAK I SIR PLEHENICA  
ŠIPOVO

*Sir i kajmak zaštitni znak su Šipova i Janja. Područje Janjske visoravni je izuzetno pogodno za stočarstvo, te proizvodnju ekološki čistog, visoko kvalitetnog mlijeka i mliječnih proizvoda. Proizvodnjom kajmaka i sira pletenice bavi se 40-tak domaćinstava.*

[www.sipovo-tourism.com](http://www.sipovo-tourism.com)

KALENDEROVAČKI SIR

*Za proizvodnju kalenderovačkog sira potrebno je domaće mlijeko, sirće i so. Nakon termičke obrade, smjesa se stavlja u lipove drvene kalupe gdje se dalje cijedi i oblikuje. Kalenderovački sir ima prepoznatljiv oblik kocke, težine 1.200 grama sa udjelom masti od 3,5%. Za proizvodnju jednog sira potrebno je 10 litara mlijeka. Mlijeko se kuha i dok je vrelo dodaje mu se kiselo mlijeko i sirćetna ili vinska kiselina. Konzumira se mlad, poslije 3-6 dana zrenja. Radi dužeg čuvanja se suši.*

[www.kalenderovackisir.com](http://www.kalenderovackisir.com)



*kalenderovački sir*



*sir pletenica*



*janjski kajmak*

# Banjalučki ćevap

Banjalučki ćevap u lepinji mnogi smatraju najslavnijim brendom Banje Luke. Jedinstven je po svom izgledu, ukusu i načinu serviranja. Pojavio se prije više od 100 godina, a proslavio se i odomačio prvo po cijeloj bivšoj SFRJ, a potom i dalje po svijetu. Banjalučki ćevap se pravi od junetine, bravetine, bibera, soli i bijelog luka, a priprema se na roštilju. Služi se u specijalizovanim ugostiteljskim radnjama, „ćevabdžinicama“ ili „roštiljnicama“, iako se može naručiti i u većini restorana. Ćevap se jede vruć, prstima i čačkalicom, iako će vam u većini roštiljnica servirati pribor za jelo. Uz njega se obavezno služi luk, isječen na krupne kriške. Poslije ćevapa preporučuje se jogurt ili kiselo mlijeko. Kažemo da banjalučki ćevap pola svoje slave duguje banjalučkoj lepinji, koja se može jesti i sama, ali namočena taman toliko da ne izgubi hrskavost.

[www.banjaluka-tourism.com](http://www.banjaluka-tourism.com)



# Sir Trapist Marija Zvijezda

Svakako vam predlažemo da probate jedinstveni ukus „sira nad sirevima“, kako ga nazivaju u vrsnim gastronomskim priručnicima, pripremljenog po tajnoj recepturi. Proizvodi se još od davne 1882. godine u trapističkom samostanu „Marija Zvijezda“ nadomak Banje Luke. Tajna recepta po kojoj se pravi čuva se i prenosi na redovnike već preko 130 godina, a trenutno je znaju samo dva redovnika. Radi se po originalnom receptu iz francuskog samostana „Port-du-Salut“. Zbog tajnovitosti izrade, ne postoji opis proizvodnje izvornog banjalučkog trapista, tako da se ona može tek nagađati.

[www.trapisti-banjaluca.org](http://www.trapisti-banjaluca.org)

## Nektar pivo

Banjalučka pivara osnovana je 1873. godine. Osnivači pivare bili su njemački redovnici iz reda trapista samostana „Marija Zvijezda“, koji se nalazi u njenoj blizini, a poznato je da su Nijemci oduvijek bili dobri poznavaoči tehnologije proizvodnje piva. U isto vrijeme, trapisti su osnovali bolnicu u kojoj su zavisnike od rakije liječili pivom. Kura je bila četiri litre piva dnevno. U Banjalučkoj pivari se i danas, uz najsvremeniju tehnologiju, proizvodi Nektar pivo po originalnoj proizvođačkoj recepturi. Pijući Nektar pivo, sa 5% alkohola i 11,4% ekstrakta, u ustima ćete osjetiti oporost i gorčinu, a ujedno i priyatnu slatkost. Dobro ga je kombinovati sa banjalučkim čevapom ili trapist sirom.

[www.nektarpivo.com](http://www.nektarpivo.com)

## Kraft pivo u Srpskoj

Zanatsko pivarstvo predstavlja kulturu proizvodnje domaćeg piva, koja je u Republici Srpskoj posljednjih godina doživjela veliku ekspanziju. Pivarska zajednica postoji i sve više se razvija, a tome značajno doprinose i festivali koji se s vremena na vrijeme organizuju kako bi se promovisala kultura zanatskog pivarstva.





# Kalja

Staro srpsko jelo spremljeno sa svježim ili suvim mesom i kupusom!

Recept:

Sastojci:

- 500 gr. teletine ili jagnjetine (sa kostima ili bez)
- 1,5 kg kupusa
- voda za kuhanje kupusa
- 100 g crvenog luka
- malo ulja
- 200 g mrkve
- 50 ml sos paradajza
- so, začin, biber i malo mljevene paprike

Priprema:

Izdinstajte luk i mrkvu. Dodajte meso i dinstajte još par minuta. Kada se sve zažuti dolijte vode i sos paradajz. Kuhajte oko pola sata pa ubacite nasjeckani kupus i kuhajte sve zajedno oko sat vremena. Pred sam kraj dodajte začine.

Prijatno!



Koljenica se kuha oko pet sati,  
nakon čega se peče na visokoj  
temperaturi. Služi se sa domaćim  
pogačicama i kiselim kupusom.

# Dimljena koljenica i butkica

## Krajiške pole

Najlakša priprema, a opet  
najukusnija verzija pečenog  
krompira. To je zapravo kro-  
mpir presječen napola, po-  
soljen i pečen u žaru, rerni  
ili ispod sača. Ako su pole  
prekrivene tanko rezanom  
slaninom, kajmakom i  
sirom, ni najveće gurmane  
ne ostavlja ravnodušnim.



# Pita



PITA – razlikuje se od klasičnih američkih ili zapadnoevropskih prhkih pita.

Tradicionalno se priprema od ručno pravljenih kora ili jufki koje se mijese od brašna, vode i ulja, te se tanje do željene deblijine, obično kao list papira, i motaju u krug ili slažu jedna na drugu. Pripremljene kore pune se raznim nadjevima, po kojima pita i dobija ime.

Najpoznatije su sa: sirom – sirnica, zeljem – zeljanica, krompirom – krompiruša, ali i mesom – burek. Pored ovih, postoji još i pite punjene bundevom, tikvicama, gljivama, jabukama, višnjama i mnogim drugim nadjevima.

## Recept:

### Sastojci:

- 1 kg pilećeg mesa
- 1 kašika začina
- 7 kašika ulja
- 6 jaja
- 150 g pšeničnog brašna
- $\frac{1}{2}$  kašičice soli
- 500–600 ml mlijeka

## Priprema:

Pileće meso sa kostima isjeći na manje komade i posuti začinima. Pripremljeno meso prepržiti na tri kašike zagrijanog ulja sa svih strana, dok blago ne porumeni. Razmućena jaja pomiješati s brašnom, soli, mlijekom, i smjesu ostaviti da stoji 10–15 minuta. U vatrostalnu posudu ili pleh staviti preostalo ulje i zagrijati ga. Zatim na toplo ulje izliti trećinu pripremljene smjesue od jaja i brašna i na to rasporediti prženo meso, a po mesu izliti preostalu smjesu od jaja, brašna i mlijeka. Kvrgušu peći 20 minuta u pećnici zagrijanoj na 210 °C, a zatim je prelit umućenim jajetom i mladim kajmakom ili pavlakom i peći još 10 minuta.

Prijatno!



# Kozaračka kvrguša

# Poslastice

Svoje putovanje Srpskom možete zasladiti vanilicama, šapama, baklavom, štrudlama, tulumbama, hurmašicama, slatkim pitama te mnogobrojnim svjetski poznatim delicijama čiji recepti su ovde od davnina, modifikovani i prilagođavani ukusima ovog podneblja kako bi dobili ono najbolje.

## Sastojci

- 8 jabuka srednje veličine (oko 1,5 kg)
- 200 g šećera
- 80 g oraha
- 1 bjelance
- 1 limun
- 50 g šлага
- 1 l vode
- 20 g vanilin šećera

## Priprema

Operite i ogulite jabuke, izdubite im sredinu, a kore sačuvajte. Jabuke stavite kuhati u kipuću vodu kojoj ste prethodno dodali 50 g šećera, 1 vanilin šećer i limunov sok. Kuhane jabuke izvadite, a u istu vodu stavite preostali šećer i kore od jabuka. Kad sirup prokuha, procijedite ga i ostavite neka se ohladi. Zatim kuhane jabuke koje ste nadjenuli mješavinom tučenog bjelanca, mljevenih oraha i vanilin šećera posložite u tepsiju i pecite 15 minuta na 180°C. Tako pečene jabuke izvadite i prelijte toplim sirupom. Prije posluživanja na tufahije stavite po kašiku šлага.

Tufahija



# slatke pite



# šape



Tradicionalna poslastica koja se priprema na ovim prostorima, za čiju pripremu su neophodne metalne modle kako bi dobile izgled koji podsjeća na medvjedu šapu.


# vanilice



Sitni kolači za čiju pripremu se pored ostalih namirnica koristi svinjska masnoća i domaći džem od šipaka ili kajsije, što im daje posebnu teksturu i topivost dok se konzumiraju.

Zahvaljujući raznovrsnim klimatskim uslovima i netaknutoj prirodi, Republika Srpska ima veliki potencijal u proizvodnji prirodnog meda. Dijelovi Srpske sa svojom kontinentalnom klimom i planinskim područjima idealni su za proizvodnju nekoliko vrsta kvalitetnog sortnog meda (kesten, bagrem), kao i šumskog i livadskog meda. S druge strane, područje naše zemlje sa svojom mediteranskom

klimom (Hercegovina), pogodno je za proizvodnju drugih vrsta meda poput meda od kadulje, vrijeska, drače, zanovijeti i poliflornog meda od mediteranskog bilja. Raznovrsnost klime i vegetacije, čista okolina i tradicija u pčelarstvu odlični su preduslovi za proizvodnju vrhunskog meda. Med se vrlo često koristi kao prirodni lijek ali i kao zdraviji izbor poslastice.



## Baklava

Desert napravljen od tankih listova vučenog tijesta (jufke), premazanih otopljenim maslacem pa nadjevenim mljevenim i sjeckanim orašastim plodovima. Na našim su prostorima to najčešće orasi, dok se u drugim zemljama mogu naći i baklave punjene pistacijama, bademima, pa i čokoladom.



# Rakija

Ukoliko imate neki zdravstveni problem, rečenica koju čete u Srpskoj sigurno čuti jeste – „popij malo rakije, biće ti bolje“, jer se priče o njenoj ljekovitosti prenose s koljena na koljeno. Rakija je i nezaobilazan poklon za krsne slave, godišnjice, novogodišnje i božićne praznike... za kumove, najmilije, za poslovne partnerе, svuda i u svakoj prilici.

RAKIJA – NACIONALNO PIĆE – alkoholno piće dobijeno destilacijom fermentisanog voća u destilatoru, u narodu poznatom kao „vesela mašina“. Porijeklo riječi rakija izvedeno je od arapske riječi „al-rak“, što znači znoj. Međutim, rakija je mnogo više od toga – uz nju se proslavlja život, raduje se lijepim životnim događajima i tuguje kada je vrijeme za to. Pečenje rakije oduvijek je predstavljalo poseban ritual u našim domaćinstvima. Ono počinje od ranih jutarnjih časova i traje čitav dan, uz prijatno druženje rodbine, komšija i prijatelja, uz specijalitete domaće kuhinje, i naravno cjelodnevno ispijanje ovog pića.

Rakija se može praviti od mnoga vrsta voća, pa tako imamo možda najpoznatije vrste: šljivovicu, kruškovaču, lozovaču, jabukovaču, zatim aromatičnije: orahovicu, klekovaču i drenovaču, te malo slađe vrste: kajsijevaču, dunjevaču, medovaču i višnjevaču.




# Pića Srpske -dobra kapljica-



# Vina sjevera Srpske

Zahvaljujući velikom broju sunčanih dana, prijatnoj klimi i pitomim brežuljcima, u vinskim podrumima na sjeveru Srpske prave se vrhunska vina, koja predstavljaju dokaz da se i u kontinentalnim krajevima mogu uzgajati vrhunske loze, utkane u ljepotu vinograda i brežuljkastih krajolika. Smješteni u izuzetnom prirodnom ambijentu, a većina njih i u blizini značajnih turističkih atrakcija, kao što su italijanska župna crkva, sagrađena krajem XIX vijeka i posvećena Sv. Franji Asiškom, ili crkva brvnara u Palačkovcima, ti vinski podrumi plijene pažnju prolaznika.

Vinski zaljubljenici mogu uživati u harmoničnosti naših lokalnih vina pravljenih od sorti Chardonnay, Pinot Blanca, Cabernet sauvignon, rajnski rizling...



# Preporučujemo da probate vina proizvedena u nekoj od vinarija sjevernog dijela Srpske:

## Vinarija „Banjac“

VI. Aleksandar Banjac  
Kozarska Dubica  
Tel.: +387 65 436823  
abanjacab1@gmail.com

## Vinogradi „Bona Ventura“

ZZ „Podrumi Banjalučke biskupije“  
Mahovljani bb, Laktaši  
Tel.: + 387 51 487 121  
Tel.: + 387 65 092 107  
podrumibb@gmail.com  
www.vinogradi-bonaventura.com

## Vinarija „Crveni brijeđ“

Prvog krajškog proleterskog bataljona 89, Banja Luka  
Tel.: 065 936 313

## Podrum vina „Đukić“

Slatina bb, Laktaši  
Tel.: +387 65 610 140  
podrum.djukic@gmail.com  
@podrum.djukic

## Vinarija „Đuričić“

VI. Aleksandar Đuričić  
Velika Sočanica bb, Derventa  
Tel.: +387 65 228 532

## Vinarija Fazan d.o.o.

Prnjavor  
Naseobina Lišnja bb  
Prnjavor  
Tel.: +387 51 682 450  
vinarijafazan@gmail.com

## Vinarija „Jungić“

Markovac bb, Čelinac  
Tel./Faks: + 387 51 226 401  
vinarijajungic@hotmail.com  
www.vinarijajungic.com

## Vinogradi „Kuzmanović“

VI. Pero Kuzmanović  
Mišinci, Derventa  
Tel.: +387 65 499 994

## Vinarija „Popović“

Laktaši  
Tel.: 065 974 998  
zoks.pops@gmail.com

## Vinarija „Panić“

Kozarska Dubica  
Tel.: +387 65 390 901  
Tel.: +387 65 449 021

## Vinarija “Vasić“

Štrpci, Prnjavor  
Tel.: +387 65 981 626  
svasic63@teol.net



# hercegovacki pršut



**HERCEGOVAČKI PRŠUT –**  
Na hercegovackom vjetru sušeni svinjski  
butovi, goveđe i ovčje meso, dodatno ople-  
menjeni začinskim travama ovog podneblja.

# Vina Hercegovine

Svi putevi vina vode u Hercegovinu. Na ovoj škrtoj hercegovačkoj zemlji, punoj kamena i drače, uzgajaju se najplemenitije sorte vinove loze i pravi vino prepoznatljivog kvaliteta. Zahvaljujući klimatskim uslovima i geografskom položaju, vinska cesta Hercegovine postaje sve prepoznatljivija na vinskoj karti. Prvi kontingent vina izvezen je preko Trsta u Evropu 1883. godine. Lastvansko vino žilavka, izuzetnog kvaliteta, bilo je zvanično vino habzburškog carskog dvora u Beču.

## ŽILAVKA

Žilavka je značajna, najzastupljenija bijela visokokvalitetna autohtona sorta Hercegovine. Ime je vjerovatno dobila zbog svoje otpornosti i mogućnosti uzgoja u različitim proizvodnim uslovima (žilava – žilavka) ili pak po tankim žilicama koji se u punoj zrelosti uočavaju u bobicama grožđa. Prepoznatljive je žutozelenaste boje, a služi se isključivo rashlađeno, na temperaturi od 12 °C. Izvrsno se slaže sa svim vrstama morske i slatkovodne ribe, uz jagnjetinu ili dimljenog šarana.

## VRANAC

To je vinova loza uvedena u područje južne Hercegovine, u područje Trebinja, za vrijeme austrougarske vladavine. Naziv „vranac“, što znači „crni konj“, namjerno je dat kako bi označio iznad svega jačinu, snagu i intenzitet ovog vina, čiji je okus teško klasifikovati. Intenzivna crvena boja sa ljubičastim odsjajem, nakon što odleži nekoliko godina, do nosa donosi širok buket različitih mirisa, dok okus varira od sladića do cimeta, od crvenog voća do naznaka hrasta. Savjetuje se da se nikada ne pije kada je tek otvoreno, već da se otvoru puno prije serviranja, jer što više dolazi u kontakt sa kiseonikom, postaje nježnije i profinjenije. Zanimljivo je da se zbog te jačine i boje na ovom području crvena vina zapravo zovu crna. Vranac se služi na sobnoj temperaturi, oko 18 °C, a preporučuje se uz jagnjeće i teleće pečenje ispod sača, roštilj, uz svu divljač, pršut, kao i uz tvrde i zrele sireve.



# Degustacija vina

Danas se brojne porodice u Trebinju bave uzgojem vinove loze te proizvodnjom vina i rakije. Mnogi posjetioci vinskih podruma i vinarija, u njihovim divnim ambijentima, u hladovini loze ili drugog rastinja, mogu uživati u kapljicama kvalitetne žilavke, vranca, blatine i internacionalnih sorti kao što su Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Pinot Noir, Sirah, Muskat.

Trenutno na području Trebinja postoji 18 registrovanih vinarija, od kojih devet imaju degustacione sale.

**SMUĐ U KAJMAKU – Pečeni fileti smuđa preliveni sa sosom od kajmaka i limuna.**

## Vinarije

### Podrum „Bojanic“

Adresa: Pridvorci bb  
Tel.: +387 65 219 706  
podrum\_bojanic@yahoo.com

### Vinarija „Dostić“

Adresa: Dražin Do bb  
Tel.: +387 66 534 666  
podrumdostic@gmail.com

### Vinarija „Dračevo“

Adresa: Dračevo bb  
Tel.: +387 65 597 925

### Vinarija „Korać“

Adresa: Voja Koraća 11  
Tel.: +387 59 224 200  
korac.podr@teol.net

### Podrum „Lečić“

Adresa: Mostači bb  
Tel.: +387 65 521 937

### Podrum „Nožica“

Adresa: Galičići bb  
Tel.: +387 65 880 131

### Vinski podrum „Tarana“

Adresa: Staro Slano bb  
Tel.: +387 59 285 400  
tds@teol.net  
www.taranatds.com

### Vinarija „Vera“

Adresa: Dubljani bb  
Tel.: +387 59 490 502  
info@vinarijavera.com  
www.vinarijavera.com

### Udruženje vinogradara i vinara istočne Hercegovine „Vinos“

Adresa: Mirna 28  
Tel.: +387 59 226 430





*podrumi manastira Tvrdoš*

## Vinske degustacione sale

### **Vinarija „Andželić“**

Adresa: Gorica bb  
Tel.: +387 59 259 222  
dragan@podrum-andjelic.com  
www.podrum-andjelic.com

### **Vinarija „Aćimović“**

Adresa: Mosko bb  
Tel.: +387 65 211 889  
motelkonak@yahoo.com  
www.acimovictrebinje.com

### **Vinski podrum „Berak“**

Adresa: Vojvode Sindelića bb  
Tel.: +387 65 982 534  
vinarijaberak@gmail.com  
www.vinskacesta.ba

### **Vinski podrum „Marić“**

Adresa: Otok bb  
Tel.: +387 65 563 325  
vinskipodrummaric@gmail.com  
www.vinskacesta.ba

### **Vinski podrum „Petijević“**

Adresa: Perovića most bb  
Tel.: +387 65 536 826  
podrum.petijevic@gmail.com  
www.vinskacesta.ba

### **Vinski podrum „Popovac“**

Adresa: Pridvorci 35  
Tel.: +387 65 298 270;  
Tel.: +387 59 258 171  
popovacstovo@gmail.com  
www.popovac.com

### **Vinski podrum „Sekulović“**

Adresa: Lastvanski put bb  
Tel.: +387 65 146 722  
vinarijasekulovic@gmail.com  
www.podrumsekulovic.com

### **Podrumi Manastira „Tvrdoš“**

Adresa: Tvrdoš bb  
Tel.: +387 59 246 810  
Faks: +387 59 246 811  
tpodrumi@teol.net  
www.tvrdos.com

### **Vinski podrum „Vukoje“**

Adresa: Mirna 28  
Tel.: +387 59 270 374  
Faks: +387 59 270 371  
podrumvukoje@gmail.com  
www.podrumivukoje1982.com

*jagnjetina sa zanovijeti*



*Hercegovci su posebno ponosni na jagnjetinu koja je, kako kažu, potpuni delikates samo ukoliko je stoka pasla travu po imenu zanovijet. Zbog ove endemske biljke meso je sočno i posebno ukusno, bilo da se tradicionalno spremi na ražnju, ispod sača ili kuha.*

# Hrana i ambijent

Iako je nesumnjivo da ćete u Srpskoj uglavnom konzumirati dobru hranu, gdje god da je probate, mi vam ipak predlažemo neka od mjesta gdje možete u potpunosti doživjeti gastro užitak naše zemlje.

## Etno-selo LJUBAČKE DOLINE, Banja Luka

Etno-selo Ljubačke doline smješteno je na oko 17 km od Banje Luke na putu prema Kneževu. Zamišljeno je i postavljeno kao muzej na otvorenom, sa namjerom da pokaže život s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka.

U krčmi etno-sela – muzeja Ljubačke doline možete se okrijepiti tradicionalnim jelima iz ovog kraja: domaćom pitom od heljde i pitom savijačom od crnog pšeničnog brašna, pogaćama sa kajmakom, projicama sa domaćim sirom i kajmakom, cicvarom, uštipcima.

U ponudi imaju pravi seoski doručak sa slaninom, domaćim sirom i kajmakom, uz paradajz ili krompir u ljusci sa kajmakom...

Za ručak možete naručiti jagnjetinu na ražnu, teletinu ispod sača s pekarskim krompirom i ruzmarinom, pasulj sa slaninom, svadbarski kupus...

A na kraju se zasladite ljubačkim desertom.

Ako ste žedni, možete probati 100% domaće voćne sokove, preko 15 vrsta rakija, poneko kraft pivo ili vino od domaćih proizvođača.

Tel.: +387 65 390 628

Tel.: +387 66 987 898

Web: [www.etno-muzej.com](http://www.etno-muzej.com)



**OMAČ**  
Vrsta domaćih širokih rezanaca kuvenih sa pavlakom i mlijekom.



## Etno-selo KOTROMANIĆEVO, Doboj

Turističko etno-naselje „Kraljevsko selo Kotromanićevo“ nalazi se na 20 km od Doboja prema Derventi, a 45 km od granice sa Hrvatskom. Etno-selo „Kotromanićevo“ nazvano je po Kotromanićima, srpskoj vladarskoj dinastiji srednjovjekovne Bosne, koja je vladala približno od 1250. do 1463. godine. Izgrađeno je na obali rijeke Veličanke, bogatoj ribom i školjkama, što govori o njenoj čistoći i skladnosti sa ambijentom netaknute prirode.

U okviru turističkog etno-naselja nalazi se restoran, gdje se služe autentični specijaliteti pripremljeni od namirnica proizvedenih u ovom području po tradicionalnim srednjovjekovnim receptima – pastrmka sa kuvenim povrćem, teletina ispod sača, cicvara, uštipci sa dobojskim kajmakom i kiselim mlijekom, kraljevska kajgana, princezin doručak...

Tel.: +387 53 282 835  
Itešić bb, Doboj  
[www.kotromancevo.com](http://www.kotromancevo.com)

### SRNEĆI GULAŠ

Marinirano srneće meso dinstano sa dosta korjenastog povrća i kuhanje oko četiri sata na umjerenoj temperaturi. U pripremljenu srnetinu dodaje se pekmez od šljive ranke ili posavice, služi se u zemljanim posudama, a prilog je pura od kukuruznog vodeničnog brašna ili, u modernijoj varijanti, palenta.

# Etno-selo STANIŠIĆI, Bijeljina

Na 3 km od Bijeljine prema Pavlovića mostu, u srcu semberske ravnice, na površini od petnaest hektara, porodica Stanišić je izgradila istoimeno etno-selo.

Selo se sastoji od dvadesetak autentičnih drvenih kuća, mljekare, vodenice, kovačnice, ambara za žito, starih kuća i velike gostinske kuće, koji su prenijeti iz sela u opštini Vareš i sela sa planina Zvijezde i Romanije, iz susjednih opština.

Restoran, smješten na samoj obali jezera, u potpunosti je opremljen u etno-stilu, sa kaminom i ognjištem, iz koga se pruža predivan pogled na muzejski dio etno-sela "Stanišići". Na samom ulazu u restoran dočekaće vas pogacha, so, orasi i rakija, što po srpskom običaju simbolizuje da ste dobrodošli, tj. da ste drag gost u kući domaćinovoj. Jela spremaju vrhunski majstori kulinarstva, a ljubazno osoblje će vam ponuditi jela domaće i internacionalne kuhinje, uz veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Tel.: +387 65 513 738

Faks: +387 55 350 590

Web: [www.etno-selo.com](http://www.etno-selo.com)

## JAGNJETINA ILITELTINA ISPOD SAČA

U sač se stavlja jagnjetina sa dosta povrća, poklapa se i peče oko 2,5 sata. Sač ili peka je veliki metalni poklopac u obliku plitkog zvona kojim se poklopi meso za pečenje, a na koji se potom nabacuje pepeo i žar. Takav način pripreme ovom jelu daje specifičan ukus.





## Etno-selo USORA, Teslić

Etno-selo "Usora" nalazi se u malom mjestu Milan Polje, 18 km od Banje Vrućice u Tesliću. Objekat se nalazi neposredno pored rijeke Velika Usora i magistralnog puta Teslić-Blatnica i na svega nekoliko kilometara od katoličkog svetišta Kondžilo. U blizini kompleksa nalaze se velike površine obrasle šumom, u kojima je moguće organizovati šetnju i vožnju biciklima. Etno-selo "Usora" nudi vam i odličnu ugostiteljsku uslugu, sa bogatom ponudom pića i jela sa roštilja, i nadaleko poznati domaći specijalitet – cicvaru.

Tel: +387 53 421 200

Web: [www.banja-vrucica.com/etno-selo-usora](http://www.banja-vrucica.com/etno-selo-usora)

**ČORBA OD PASULJA** – Uvijek rado viđen gost srpskih trpeza jeste i čorba od pasulja sa suvim mesom. Jelo je najbolje pripremati od naših domaćih sorti npr. kuruzar ili ležak. Pasulj je popularan tokom čitave godine, ali se u hladnim danima čorbasti zamjenjuje gustim pasuljem – prebrancem.

**POPARA** – Pravi se do suvog izdrobljenog hljeba, po mogućnosti domaćeg, koji se ubacuje u provrelu vodu sa kajmakom ili nekim drugim maslom. Ovo jelo je poznato kao čobanski doručak.

**PURA (kačamak)** – od kukuruznog vodeničnog brašna – U zasoljenu ključalu vodu dodaje se kukuruzno brašno, uz lagano miješanje. Odličan je prilog uz sve vrste mesa i mlijekočnih proizvoda.

Poželjno je jelo praviti od starih sorti kukuruza kao što su bjelčić, žutac i stodanac.



## Etno-selo ZILIČINA, Rogatica

Nalazi se u selu Ziličina, udaljenom 5 km od opštine Rogatica, a 70 km od Sarajeva. Okruženo je šumom i livadama, a na nekoliko metara od objekta protiče rječica Rakitnica, koja je toliko čista da se može piti. Objekat je urađen u planinskom stilu. U restoranu etno-sela "Ziličina" možete probati tradicionalna domaća jela, kao što su pura, cicvara, uštipci sa kajmakom, kriške sa kajmakom, pita ispod sača prelivena kajmakom, meso ispod sača, roštilj, pršut, slanina, ali u ponudi imaju i veganska i vegetarijanska jela. Od pića služe domaća vina, rakije, sokove, likere i drugo.

Od sadržaja, tu su tereni za odbojku na pijesku, mali fudbal, dječja igraonica, mogućnost jahanja konja, staze za šetnju, branje ljekobilja i druge aktivnosti vezane za selo i prirodu.

Slobodan Brkić  
Seoski turizam Ziličina  
Ziličina bb, Rogatica  
Tel.: +387 58 232 323  
Mob.: +387 65 652 077  
E-mail: slobobrkic@gmail.com

**BUNJGUR/KEŠKE** – Krupno mljevena pšenica pripremljena sa kuvenim mesom, pečenim mesom, ili u kombinaciji sa mliječnim proizvodima.



## Etno-selo GRAD SUNCA, Trebinje

Etno-selo predstavlja oazu mira, skrivenu između modernih objekata i sadržaja Grada sunca. Obavijeno u starinski duh tradicije Hercegovine, nudi jedinstven koncept cijelodnevног degustiranja domaće kuhinje, a čitav prostor oplemenjen je i namješten tako da udobnost i uživanje budu prioritet. Stare hercegovačke kuće, konoba, autentični ambijent i gastro ponuda predstavljaju pravi užitak za oči, nepce i dušu.

Bogata gastronomска ponuda nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Sve na trpezi uzgojeno je organski, spremljeno na starinski način. Na drvenim astalima, pored ognjišta, neizostavan je užitak u domaćoj kuhinji, teletini ispod sača, jagnjetini na ražnju, kotliću, sarmi, cicvari, domaćem hljebu, priganicama, siru iz ulja, kajmaku iz mještine, salatama sa mirođjom, domaćim kolačima, vrhunskim vinima, pršutu, slanini, domaćoj hercegovačkoj rakiji.

Tel.: +387 59 22 26 36  
[www.gradsuncatrebinje.com](http://www.gradsuncatrebinje.com)

# japrak

JAPRAK- Posebnom smjesom mesa i začina nadjeveni listovi mlade raštice ili vinove loze te začinjeni mirisnom mentom.

RAŠTAN - u vrijeme Egipćana i starih Grka ova biljka se smatrala izuzetno čudotvornom i ljekovitom, te je do današnjeg vremena sačuvala svoju autentičnost. Raštan je bogat vitaminima A, C, B6 ali i magnezijumom, celulozom, kalcijumom, bakrom... Punoća ukusa od ove biljke može se osjetiti kroz različite načine kuvanja. Raštan se može spremati pod ulje kada se dodaje bijeli luk, sa suvim mesom ili pak listove iskoristiti za pravljenje sarme.



# Ljubitelji gljiva

Naše šume, proplanci i livade, obiluju vrsnim primjerima gljiva, jer česte kiše, vlažan vazduh i visoke temperature pružaju idealne vremenske uslove za urod gljiva. Tako je na planini Lisini registrovano preko 1.300 vrsta, a na cijeloj opštini Mrkonjić Grad – 1.750 vrsta. U tom izobilju i raznovrsnosti gljiva, sem u njihovom okusu, možete uživati i u avanturi potrage za njima sa iskusnim poznavacima. Gljive koje pronađete u Republici Srpskoj izuzetnog su kvaliteta, jer se beru daleko od gradova i zagađivača.

## Čobanska šnicla

Zapečeni svinjski odresci sa prelivom od sušenih vrganja, meda, kajmaka i svježe ubranog začinskog bilja, majčine dušice, bosiljka...

## Visitor Center Pecka

U blizini Mrkonjić Grada, u selu Gornja Pecka, smješten je „Visitor Center Pecka“. Tokom sezone branja gljiva, u Centru organizuju Školu gljivarstva, koju čine spoj edukacije, rekreacije i gastronomskog doživljaja.

Netom ubrane plodove, ukoliko želite, možete sami pripremiti i degustirati uz stručnu pomoć domaćina. Takođe, Centar je početna i povratna tačka za izlete, penjanje, vožnju biciklima, planinarenje Visokom Krajinom i dr. Osnovni cilj je pružanje informacija posjetiocima o rutama, turističkim atrakcijama, lokalnim proizvođačima hrane, smještaju i sl.

Centar posjeduje odgovarajuću infrastrukturu, parking mesta za posjetioce, kao i ugostiteljske sadržaje.

Kontakt: Boro Marić  
Tel.: 065 619 508  
[www.peckaoutdoor.com](http://www.peckaoutdoor.com)



### **PREPORUČUJEMO:**

Za uspomenu na gastro trenutke naše zemlje, kupite teglicu hercegovačkog meda od žalfije, krajškog livadskog ili kestenovog meda, kupinovo ili malinovo vino iz Ribnika, Srebrenice ili Bratunca, slatko od ljekovitih šumskih plodova i bilja iz Foče, jer je najbolje upravo ono što priroda daje u svom izvornom obliku.



## **Hercegovačka kuća**

*Hercegovačka kuća je prodavnica domaćih hercegovačkih proizvoda, proizvedenih na tradicionalan način.*

*Na policama možete pronaći sve tradicionalne proizvode koje nudi Hercegovina: razne vrste vina, sireva, meda, čajeva, pršuta, slatkog i kiselog programa, domaćih sokova i sirupa i još mnogo toga. U Hercegovačkoj kući takođe možete pronaći i prirodnu kozmetiku, proizvedenu isključivo od prirodnih sirovina po starim provjerjenim recepturama.*

*Herzeghouse  
Vojvode Stepe Stepanovića bb  
Jovana Dučića  
Trebinje  
Tel.: +387 59 226 459  
Tel.: +387 51 433 629  
Web: [www.herzeghouse.com](http://www.herzeghouse.com)*

## **Krajiška kuća**

*"Krajiška kuća" je prodavnica domaćih poljoprivrednih proizvoda sa područja krajiške regije. Na policama ovog objekta nalazi se preko 300 poljoprivrednih prerađevina, koje su proizvedene od strane 50 domaćih proizvođača sa područja Banje Luke i Krajinе. Riječ je o veoma bogatom asortimanu proizvoda koji su proizvedeni na tradicionalan način, kao što su: suhomesnati proizvodi, rakije, vina, srevi, različite vrste meda, likera, domaćih sokova, džemova, komposta, čajeva, ali i veliki izbor kozmetičkih preparata na bilnoj bazi – kreme, melemi, biljne kapi, sapuni, losioni, serumi, i sve druge prerađevine biljne i životinske proizvodnje.*

*Kralja Petra I Karađorđevića 46, Banja Luka  
Tel.: +387 51 433 627  
FB: /krajinahouse/*

# Hrana i ambijent

Sa željom da tradiciju i običaje prikažu drugima, kao i da ljepote sredine u kojima žive podijele sa što više posjetilaca, u našoj zemlji postoje seoska domaćinstva u kojima možete provesti svoj odmor. Ono što im je zajedničko svima je da poslužuju isključivo tradicionalne specijalitete od svježih namirnica proizvedenih u sopstvenom domaćinstvu ili neposrednoj blizini.



## HELJDINA LJEVUŠA

Tijesto se mijesi od domaćeg heljdinog i pšeničnog brašna te se filuje smjesom od kajmaka i jaja. Poslužuje se sa domaćim kiselim mlijekom ili jogurtom.



## GATAČKA TEPSIJA

To je jelo pripremljeno od mesa autohtone hercegovačke vrste – gatačkog govečeta (Gacko, Hercegovina). Autohtona sorta sivog govečeta napasa se ljekovitim travama na obroncima hercegovačkih planina, zbog čega meso dobija posebnu aromu. Meso, sir, kajmak ili skorup vrhunskog su kvaliteta i ukusa. Proizvodi se mogu probati u nekom od restorana u Gacku ili kupiti na lokalnoj zelenoj tržnici.

[www.slowfood.com](http://www.slowfood.com)

Slow Food Convivium Trebinje, Hercegovina



# Prošetajte nekom od zelenih tržnica širom Srpske

Ljubitelji putovanja, pasionirani gastronauti, kažu da su zelene pijace najbolji pokazatelj jelovnika tog kraja, ali i karaktera stanovnika, pa ih ni mi nećemo zaobići te vam preporučujemo neke od proizvoda koje morate probati, kupiti, cjenkati se za njih! Nezaobilazno je prošetati zelenom tržnicom u centru Banje Luke, Trebinja, Bijeljine ili bilo kojeg drugog grada u Srpskoj. Iznenadiće vas ponuda svježeg voća, povrća, proizvoda od mesa i mlijeka.

## SIR IZ MIJEHA

Sir iz mijeha proizvodi se u selima Hercegovine, posebno oko Nevesinja. Dobri poznavaoци kažu da se najmanje jedan kompletan obrok dnevno u Hercegovini sastoji od mlijeka, kajmaka, sira i hljeba! U prilog tome govori i jedna tipična uzrečica u Hercegovini: upitan šta je jeo, Hercegovac će odgovoriti – "hljeba i sira". Nevjeste su se birale prema svojoj umještosti u pravljenju ovoga sira. Prema tome, prirodno je da probate najpoznatiji sir hercegovačkog kraja "sir iz mijeha"!

Način pohranjivanja, mijeh, jeste ono što ovaj proizvod čini jedinstvenim, kao i činjenica da se ne može industrijski proizvesti. Sir se stavlja u svijetlosmeđi mijeh, čija je prednja strana izvrnuta naopako. Sirovo mlijeko za pripremu sira iz mijeha uzima se od ovaca ili krava ili od obje životinje. Ovče mlijeko daje ovca pramenka, a udio kravljeg mlijeka potiče od domaćih rasa: buša i gatačkih goveda. Postupak i proces proizvodnje sira iz mijeha možete vidjeti u Nevesinju, te kod proizvođača koji se bave proizvodnjom na tradicionalan način, a higijensko-santarni uslove proizvodnje prilagodili su evropskim standardima. Proizvođači ovog sira iz Nevesinja dio su Terra Madre mreže.

[www.slowfood.com](http://www.slowfood.com)

## GRAH POLJAK

Grah poljak spada u red usjevnih drevnih kultura na području Trebinja. Hercegovina, zemlja krša i vrelog ljeta, baš kao takva pogoduje uzgajanju ove kulture. Njegovo zrno kuva se dugo i ima izuzetno hranjive nutritivne vrijednosti, koristan je u snižavanju holesterola i šećera u krvi. Grah poljak karakteriše sitno zrno koje izgledom podsjeća na morske kamenčiće raznovrsnih boja i oblika. Ovaj grah možete jesti i u restoranima, ali je najbolje probati ga u domaćinstvima na selima gdje se i uzgaja, te ga konzumirati sa svježim mladim lukom iz bašte.

[www.slowfood.com](http://www.slowfood.com)



sir iz mijeha



## KUKURUZA ILI PROJA

Vrsta hljeba koji se pravi od kukuruznog brašna i vode, te se peče dok ne dobije zlatnožutu hrskavu koricu.

kukuruzna



Dragi posjetioc,

ljubitelji putovanja, dobre hrane i kapljice, ovom brošurom smo pokušali da dočaramo gastronomsko bogatstvo naše zemlje. Najveća tajna je u kvalitetu domaćih namirница, stoga nećete pogriješiti ukoliko, osim naše tradicionalne kuhinje, probate i jela drugih svjetskih kuhinja, koja se pripremaju u restoranima Republike Srpske.



Mladen Bajić



Predrag Tošić

Izradu brošure "Much more Gastro" svojim kulinarskim znanjem i vještinama pomogli su profesor Predrag Tošić i glavni kuhar restorana "Kazamat" Mladen Bajić.

U kalendar događaja u Republici Srpskoj upisano je nebrojano mnogo manifestacija kojima je svrha predstaviti gastro i eno ponudu naše zemlje. Gotovo da nema opštine koja nema svoj „gastrofest“ i svoje sajmove domaće hrane na kojima možete prisustvovati ukoliko posjetite Srpsku. Datume održavanja uvijek možete da pronađete na stranicama turističkih organizacija, tako da je naše samo da vas pozovemo, a vaše da uživate u mirisima i ukusima trpeze u Republici Srpskoj!

DOBRO NAM DOŠLI!!!



REPUBLIC OF  
>SRPSKA<

Turistička organizacija Republike Srpske  
Bana Milosavljevića 8, Banja Luka

+387 51 223 720

tors@teol.net

[www.visitformore.com](http://www.visitformore.com)

Izdavač: Turistička organizacija Republike Srpske

Za izdavača: Nada Jovanović

Urednici: Ana Lakić, Blaženka Drinić

Stručni konsultant: Predrag Tošić

Saradnici: Snježana Đuričić (Slow Food Convivium Potkozarje-Podgrmeč), Gordana Radovanović (Slow food Convivium Trebinje), Turističke organizacije gradova i opština u RS,, Visitor center Pecka, Etno selo „Ljubačke doline“, Restoran „Kazamat“ Banja Luka,  
Humanitarno udruženje žena „Duga“

Fotografije: Bojan Crnokrak, Svetlana Dragović, Arhiva TORS-a

Grafički dizajn: Milica Kovjanić